

# SADRŽAJ

1.	UVOD .....	4
1.1.	Predmet i ciljevi istraživanja .....	4
1.2.	Metode istraživanja .....	5
1.3.	Struktura rada .....	5
2.	ITS TEHNOLOGIJA .....	6
2.1.	Pojam ITS – a .....	6
2.2.	Razvoj ITS-a .....	6
2.3.	Arhitektura ITS-a .....	7
2.3.1.	Podjela ITS arhitekture .....	8
2.4.	Globalni sistemi za pozicioniranje .....	9
2.4.1.	GPS .....	9
2.4.2.	GLONASS .....	10
2.4.3.	GALILEO .....	11
3.	PRIMJENA ITS TEHNOLOGIJE U SAOBRAĆAJU .....	12
3.1.	Područja primjene ITS – a .....	13
3.2.	Informisanje putnika .....	13
3.2.1.	Predputno informisanje – PTI .....	14
3.3.	Putno informisanje vozača – ODI .....	15
3.4.	Senzorske tehnologije .....	15
3.4.1.	Ultrazvučni senzori .....	15
3.4.2.	Elektromagnetski senzori .....	16
3.4.3.	Kamera .....	17
3.4.4.	Induktivne petlje .....	17
4.	ITS U OKVIRU BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA .....	18
4.1.	Značaj ITS u pogledu upravljanja brzinama .....	18
4.1.1.	Kamera radari .....	19
4.2.	Prednosti inteligentnih sistema .....	19
4.3.	Nedostaci inteligentnih sistema .....	20
4.4.	Upravljanje incidentima u saobraćaju .....	20
4.5.	Aktivna i pasivna bezbjednost saobraćaja .....	22
4.5.1.	Aktivna bezbjednost .....	22
4.5.2.	Pasivna bezbjednost .....	23

4.6.	Inteligentne saobraćajnice .....	23
4.7.	Inteligentne raskrsnice.....	24
4.8.	Pametna ulica .....	24
4.9.	Aktivna bezbjednost vozila .....	25
4.9.1.	ASR.....	25
4.9.2.	ABS.....	27
4.9.3.	ESP.....	28
4.9.4.	Sistem za izbjegavanje sudara sa detekcijom pješaka u noćnim uslovima.....	28
4.9.5.	Inteligentni adaptivni radarski tempomat .....	29
4.9.6.	Sistem za upozorenje pri napuštanju saobraćajne trake.....	30
4.9.7.	Automatska duga svjetla .....	31
4.9.8.	Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova.....	32
4.9.9.	Sistem za detekciju umora kod vozača .....	32
4.9.10.	Sistem za nadzor pritiska u gumama (TPMS).....	33
4.10.	Pasivna bezbjednost vozila .....	33
4.10.1.	Vazdušni jastuci .....	33
4.10.2.	Sigurnosni pojasi .....	34
5.	ZAKLJUČAK .....	35
	LITERATURA .....	36
	POPIS SLIKA .....	38